

1521.

Na osnovu člana 102 stav 4 Statuta Opštine Bar ("Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi" broj 37/18) i člana 19 stav 1 tačka 3 i člana 64 Zakona o zaštiti lica i imovine ("Sl. list CG" br. 43/18) predsjednik Opštine, donosi

## **PRAVILNIK**

### **o zaštitnom znaku na uniformi zaposlenih koji vrše poslove zaštite lica i imovine Opštine Bar**

**("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 037/20 od 27.10.2020)**

#### **Član 1**

Zaštitni znak Opštine Bar je prikazan u obliku pravougaonika sa donjim ivicama zakošenim u obliku štita tako da ukupan vizuelan utisak je u obliku štita, izrađen u obliku štampe, na kojoj je u gornjem dijelu odštampano laticnim pismom naziv "OBEZBJEĐENJE", slovima zlatno-žute boje, a u donjem dijelu nalazi se Grb Opštine Bar na sivoj podlozi ispod kojeg je ispisan latiničnim pismom naziv "Opština Bar", slovima zlatno-žute boje.

#### **Član 2**

Zaštitni znak iz člana 1 ovog Pravilnika nalazi se na uniformi Zaštitara.

#### **Član 3**

Veličina zaštitnog znaka je visine 7 cm sa donjom ivicom i širine 7 cm.

#### **Član 4**

Zaštitni znak Opštine izrađen je kao odštampana značka na platnu.

Zaštitni znak se postavlja na lijevi rukav u visini ramena ljetnje majice kratkih rukava, majice dugih rukava, ljetnje košulje kratkih rukava i zimske jakne.

Naziv "OBEZBJEĐENJE" se postavlja na leđnom dijelu ljetnje majice kratkih rukava, majice dugih rukava, ljetnje košulje kratkih rukava i zimske jakne.

#### **Član 5**

Za realizaciju ovog Pravilnika zadužuje se odgovorno lice u Službi zaštite lica i imovine.

#### **Član 6**

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zaštitnom znaku na uniformi zaposlenih koji vrše poslove zaštite lica i imovine Opštine Bar ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 019/16 od 28.04.2016)

#### **Član 7**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

**Broj: 01-018/20-2652/2**

**Bar, 12.10.2020. godine**

**Opština Bar**

**Predsjednik,**

**Dušan Raičević, s.r.**